

Preciōćeni tekst Ustava Crne Gore obuhvata sljedeće propise:

1. Ustav Crne Gore ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 001/07 od 25.10.2007),
2. Amandmani I do XVI na Ustav Crne Gore ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 038/13 od 02.08.2013), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

USTAV

CRNE GORE

("Sluûbeni list Crne Gore", br. 001/07 od 25.10.2007, 038/13 od 02.08.2013)

DIO PRVI

OSNOVNE ODREDBE

Drûava

Član 1

Crna Gora je nezavisna i suverena drûava, republikanskog oblika vladavine.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekoloôka i drûava socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Suverenost

Član 2

Nosilac suverenosti je građanin koji ima crnogorsko drûavljanstvo.

Građanin vlast ostvaruje neposredno i preko slobodno izabralih predstavnika.

Ne moûe se uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izraûene volje građana na demokratskim izborima, u skladu sa zakonom.

Drûavna teritorija

Član 3

Teritorija Crne Gore je jedinstvena i neotuđiva.

Drûavni simboli

Član 4

Crna Gora ima grb, zastavu i himnu.

Grb Crne Gore je zlatni dvoglavi orao sa lavom na prsima.

Zastava Crne Gore je crvene boje sa grbom na sredini i zlatnim obrubom.

Himna Crne Gore je "Oj svijetla majska zoro".

Glavni grad i Prijestonica

Član 5

Glavni grad Crne Gore je Podgorica.

Prijestonica Crne Gore je Cetinje.

Ljudska prava i slobode

Član 6

Crna Gora jemći i ôtiti prava i slobode.

Prava i slobode su nepovredivi.

Svako je obavezan da poôtuje prava i slobode drugih.

Zabrana izazivanja mrûnje

Član 7

Zabranjeno je izazivanje ili podsticanje mrûnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu.

Zabrana diskriminacije

Član 8

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.

Neće se smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom poloûaju.

Posebne mjere se mogu primjenjivati samo dok se ne ostvare ciljevi zbog kojih su preduzete.

Pravni poredak

Član 9

Potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opôteprihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni su dio unutraönjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutraönjeg zakonodavstva.

Granice sloboda

Član 10

U Crnoj Gori slobodno je sve öto Ustavom i zakonom nije zabranjeno.

Svako je obavezan da se pridrûava Ustava i zakona.

Podjela vlasti

Član 11

Vlast je uređena po načelu podjele vlasti na: zakonodavnu, izvrönu i sudske.

Zakonodavnu vlast vröi Skupötina, izvrönu vlast vröi Vlada, a sudske sud.

Vlast je ograničena Ustavom i zakonom.

Odnos vlasti počiva na ravnoteüi i međusobnoj kontroli.

Crnu Goru predstavlja predsjednik Crne Gore.

Ustavnost i zakonitost ötiti Ustavni sud.

Vojska i bezbjednosne sluûbe su pod demokratskom i civilnom kontrolom.

Crnogorsko drûavljanstvo

Član 12

U Crnoj Gori postoji crnogorsko drûavljanstvo.

Crna Gora ötiti prava i interes crnogorskih drûavljana.

Crnogorski drûavljanin ne moûe biti prognan niti izruèen drugoj drûavi, osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore.

Jezik i pismo

Član 13

Sluûbeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik.

Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni.

U sluûbenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

Odvojenost vjerskih zajednica od drûave

Član 14

Vjerske zajednice odvojene su od drûave.

Vjerske zajednice su ravnopravne i slobodne u vröenju vjerskih obreda i vjerskih poslova.

Odnos sa drugim drûavama i međunarodnim organizacijama

Član 15

Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, sarađuje i razvija prijateljske odnose sa drugim drûavama, regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Crna Gora moûe stupati u međunarodne organizacije.

Skupotina odlučuje o načinu pristupanja Evropskoj Uniji.

Crna Gora ne moûe stupiti u savez sa drugom drûavom kojim gubi nezavisnost i puni međunarodni subjektivitet.

Zakonodavstvo

Član 16

Zakonom se, u skladu sa Ustavom, uređuju:

- 1) način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje;
- 2) način ostvarivanja posebnih manjinskih prava;
- 3) način osnivanja, organizacija i nadleûnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje;
- 4) sistem lokalne samouprave;
- 5) druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

DIO DRUGI

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Osnov i jednakost

Član 17

Prava i slobode ostvaruju se na osnovu Ustava i potvrđenih međunarodnih sporazuma.

Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo.

Rodna ravnopravnost

Član 18

Drûava jemči ravnopravnost ûene i muôkarca i razvija politiku jednakih mogućnosti.

Zaôtita

Član 19

Svako ima pravo na jednaku zaôtitu svojih prava i sloboda.

Pravni lijek

Član 20

Svako ima pravo na pravni lijek protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Pravna pomoć

Član 21

Svako ima pravo na pravnu pomoć.

Pravnu pomoć pruâa advokatura, kao nezavisna i samostalna profesija, i druge sluûbe.

Pravna pomoć moûe biti besplatna, u skladu sa zakonom.

Pravo na lokalnu samoupravu

Član 22

Jemči se pravo na lokalnu samoupravu.

Životna sredina**Član 23**

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu.

Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavljanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava.

Svako je, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu.

Ograničenje ljudskih prava i sloboda**Član 24**

Zajemčena ludska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društву zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.

Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana.

Privremeno ograničenje prava i sloboda**Član 25**

Za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja može se ograničiti ostvarivanje pojedinih ljudskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.

Ograničenje se ne smije činiti po osnovu pola, nacionalnosti, rase, vjere, jezika, etničkog ili društvenog porijekla, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja ili bilo kakvog drugog ličnog svojstva.

Ne mogu se ograničiti prava na: život; pravni lijek i pravnu pomoć; dostojanstvo i poštovanje ličnosti; pravično i javno suđenje i načelo zakonitosti; pretpostavku nevinosti; odbranu; naknadu otete za nezakonito ili neosnovano ličenje slobode i neosnovanu osudu; slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; zaključenje braka.

Ne mogu se ukidati zabrane: izazivanja ili podsticanja mržnje ili netrpeljivosti; diskriminacije; ponovnog suđenja i osude za isto krivično djelo; nasilne asimilacije.

Mjere ograničenja mogu važiti najduže dok traje ratno ili vanredno stanje.

2. LIČNA PRAVA I SLOBODE**Zabrana smrtnih kazna****Član 26**

U Crnoj Gori zabranjena je smrtna kazna.

Biomedicina**Član 27**

Jemči se pravo čovjeka i dostojanstvo ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine.

Zabranjena je svaka intervencija usmjerena na stvaranje ljudskog bića koje je genetski identično sa drugim ljudskim bićem, živim ili mrtvim.

Zabranjeno je na ljudskom biću, bez njegove dozvole, vratiću medicinske i druge oglede.

Dostojanstvo i nepovredljivost ličnosti**Član 28**

Jemči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka.

Jemči se nepovredljivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava.

Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.

Niko se ne smije držati u ropstvu ili ropskom položaju.

Liöenje slobode

Član 29

Svako ima pravo na ličnu slobodu.

Liöavanje slobode dopuöteno je samo iz razloga i u postupku koji je predviđen zakonom.

Lice liöeno slobode mora odmah biti obavijeöteno na svom jeziku ili jeziku koji razumije o razlozima liöenja slobode.

Lice liöeno slobode istovremeno mora biti upoznato da nije duûno niöta da izjavi.

Na zahtjev lica liöenog slobode, organ je duûan da o liöenju slobode odmah obavijesti lice koje liöeni slobode sam odredi.

Lice liöeno slobode ima pravo da njegovom sasluöanju prisustvuje branilac koga izabere.

Nezakonito liöavanje slobode je kaûnjivo.

Pritvor

Član 30

Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvröilo krivično djelo moûe, na osnovu odluke nadleûnog suda, biti pritvoreno i zadrûano u pritvoru samo ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka.

Pritvorenom licu mora se uručiti obrazloûeno rjeöenje u času pritvaranja ili najkasnije u roku od 24 časa od pritvaranja.

Protiv rjeöenja o pritvoru pritvorenog lice ima pravo ûalbe, o kojoj sud odlučuje u roku od 48 časova.

Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme.

Pritvor moûe trajati po odluci prvostepenog suda najduûe tri mjeseca od dana pritvaranja, a odlukom viöeg suda, moûe se produûiti za joö tri mjeseca.

Ako se do isteka tih rokova ne podigne optuûnica, okrivljeni se puöta na slobodu.

Pritvor maloljetnika ne moûe trajati duûe od 60 dana.

Poötovanje ličnosti

Član 31

Jemci se poötovanje ljudske ličnosti i dostojanstva u krivičnom ili drugom postupku, u slučaju liöenja ili ograničenja slobode i za vrijeme izvröavanja kazne.

Zabranjeno je i kaûnjivo svako nasilje, nečovječno ili poniûavajuće postupanje nad licem koje je liöeno slobode ili mu je sloboda ograničena, kao i iznuðivanje priznanja i izjava.

Pravično i javno suđenje

Član 32

Svako ima pravo na pravično i javno suđenje u razumnom roku pred nezavisnim, nepristrasnim i zakonom ustanovljenim sudom.

Naçelo zakonitosti

Član 33

Niko ne moûe biti kaûnjen za djelo koje, prije nego öto je učinjeno, nije bilo propisano zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu kao kaûnjivo djelo, niti mu se moûe izreći kazna koja za to djelo nije bila predviđena.

Krivična djela i krivične sankcije mogu se propisivati samo zakonom.

Blaûi propis

Član 34

Krivična i druga kaûnjiva djela utvrđuju se i kazne za njih izriču po zakonu ili propisu koji je vaûio u vrijeme izvröenja djela, osim ako je novi zakon ili propis blaûi za učinioca.

Prepostavka nevinosti

Član 35

Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrđi pravosnažnom odlukom suda.

Okrivljeni nije obavezan da dokazuje svoju nevinost.

Sumnju u pogledu krivice sud je obavezan da tumači u korist okrivljenog.

Ne bis in idem**Član 36**

Nikome se ne može ponovo suditi niti može biti ponovo osuđen za isto kažnjivo djelo.

Pravo na odbranu**Član 37**

Svakome se jemči pravo na odbranu, a posebno: da na jeziku koji razumije bude upoznat sa optužbom protiv sebe; da ima dovoljno vremena za pripremanje odbrane i da se brani lično ili putem branioca kojega sam izabere.

Naknada ötete zbog nezakonitog postupanja**Član 38**

Lice nezakonito ili neosnovano lišeno slobode ili neosnovano osuđeno ima pravo na naknadu ötete od države.

Kretanje i nastanjivanje**Član 39**

Jemči se pravo na slobodu kretanja i nastanjivanja, kao i pravo napuštanja Crne Gore.

Sloboda kretanja, nastanjivanja i napuštanja Crne Gore može se ograničiti ako je to potrebno za vođenje krivičnog postupka, sprječavanja širenja zaraznih bolesti ili iz razloga bezbjednosti Crne Gore.

Kretanje i boravak stranaca uređuje se zakonom.

Pravo na privatnost**Član 40**

Svako ima pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Nepovrednost stana**Član 41**

Stan je nepovrediv.

Niko ne može bez odluke suda ući u stan ili druge prostorije protiv volje njegovog držaoca i u njima vrati pretres.

Pretres se vrati u prisustvu dva svjedoka.

Službeno lice može ući u tuđi stan ili druge prostorije i bez odluke suda i vrati pretres bez prisustva svjedoka ako je to neophodno radi sprječavanja vršenja krivičnog djela, neposrednog hvatanja učinioča krivičnog djela ili radi spašavanja ljudi i imovine.

Tajnost pisama**Član 42**

Nepovrediva je tajnost pisama, telefonskih razgovora i drugih sredstava opoticanja.

Od načela nepovrednosti tajnosti pisama, telefonskih razgovora i drugih sredstava opoticanja može se odstupiti samo na osnovu odluke suda, ako je to neophodno za vođenje krivičnog postupka ili iz razloga bezbjednosti Crne Gore.

Podaci o ličnosti**Član 43**

Jemči se zaštita podataka o ličnosti.

Zabranjena je upotreba podataka o ličnosti van namjene za koju su prikupljeni.

Svako ima pravo da bude upoznat sa podacima koji su prikupljeni o njegovoj ličnosti i pravo na sudska zaotitu u slučaju zloupotrebe.

Pravo azila

Član 44

Stranac koji osnovano strahuje od progona zbog svoje rase, jezika, vjere ili pripadnosti nekoj naciji ili grupi ili zbog političkih uvjerenja može da traći azil u Crnoj Gori.

Stranac se ne može protjerati iz Crne Gore tamo gdje mu, zbog rase, vjere, jezika ili nacionalne pripadnosti, prijeti osuda na smrtnu kaznu, mučenje, neljudsko ponižavanje, progon ili ozbiljno kršenje prava koja jemči ovaj Ustav.

Stranac se može protjerati iz Crne Gore samo na osnovu odluke nadležnog organa i u zakonom propisanom postupku.

3. POLITIČKA PRAVA I SLOBODE

Biračko pravo

Član 45

Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivaliota u Crnoj Gori.

Biračko pravo se ostvaruje na izborima.

Biračko pravo je opće i jednako.

Izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno.

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti

Član 46

Svakome se jemči pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, kao i pravo da promijeni vjeru ili uvjerenje i slobodu da, sam ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava vjeru ili uvjerenje molitvom, propovijedima, običajima ili obredom.

Niko nije obavezan da se izjačava o svojim vjerskim i drugim uvjerenjima.

Sloboda ispoljavanja vjerskih uvjerenja može se ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite života i zdravlja ljudi, javnog reda i mira, kao i ostalih prava zajemčenih Ustavom.

Sloboda izražavanja

Član 47

Svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanim riječju, slikom ili na drugi način.

Pravo na slobodu izražavanja može se ograničiti samo pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral ili bezbjednost Crne Gore.

Prigovor savjesti

Član 48

Svako ima pravo na prigovor savjesti.

Niko nije dužan da protivno svojoj vjeri ili ubjedjenju ispunjava vojnu ili drugu obavezu koja uključuje upotrebu oružja.

Sloboda ötampe

Član 49

Jemči se sloboda ötampe i drugih vidova javnog obavljanja.

Jemči se pravo da se, bez odobrenja, osnivaju novine i druga sredstva javnog informisanja, uz upis kod nadležnog organa.

Jemči se pravo na odgovor i pravo na ispravku neistinite, nepotpune ili netačno prenijete informacije kojom je povrijedeno nečije pravo ili interes i pravo na naknadu ötete prouzrokovane objavljanjem netačnog podatka ili obavljanja.

Zabrana cenzure

Član 50

U Crnoj Gori nema cenzure.

Nadleûni sud moûe spriječiti öirenje informacija i ideja putem sredstava javnog obavjeötavanja samo ako je to neophodno radi: sprječavanja pozivanja na nasilno ruöenje Ustavom utvrđenog poretka; očuvanja teritorijalnog integriteta Crne Gore; sprječavanja propagiranja rata ili podstrekavanja na nasilje ili vröenje krivičnog djela; sprječavanja propagiranja rasne, nacionalne i vjerske mrûnje ili diskriminacije.

Pristup informaciji

Član 51

Svako ima pravo pristupa informacijama u posjedu drûavnih organa i organizacija koje vröe javna ovlaöenja.

Pravo pristupa informacijama moûe se ograničiti ako je to u interesu: zaötite ūivota; javnog zdravlja; morala i privatnosti; vođenja krivičnog postupka; bezbjednosti i odbrane Crne Gore; spoljne, monetarne i ekonomski politike.

Sloboda okupljanja

Član 52

Jemci se sloboda mirnog okupljanja, bez odobrenja, uz prethodnu prijavu nadleûnom organu.

Sloboda okupljanja moûe se privremeno ograničiti odlukom nadleûnog organa radi sprječavanja nereda ili vröenja krivičnog djela, ugroûavanja zdravlja, morala ili radi bezbjednosti ljudi i imovine, u skladu sa zakonom.

Sloboda udruûivanja

Član 53

Jemci se sloboda političkog, sindikalnog i drugog udruûivanja i djelovanja, bez odobrenja, uz upis kod nadleûnog organa.

Niko se ne moûe prisiliti da bude član nekog udruûenja.

Drûava pomaûe politička i druga udruûenja, kada za to postoji javni interes.

Zabrana organizovanja

Član 54

Zabranjeno je političko organizovanje u drûavnim organima.

Sudija Ustavnog suda, sudija, drûavni tuûilac i njegov zamjenik, zaötitnik ljudskih prava i sloboda, član Savjeta Centralne banke, član Senata Drûavne revizorske institucije, profesionalni pripadnik Vojske, Policije i drugih sluûbi bezbjednosti ne moûe biti član političke organizacije.

Zabranjeno je političko organizovanje i djelovanje stranaca i političkih organizacija čije je sjediote van Crne Gore.

Zabrana djelovanja i osnivanja

Član 55

Zabranjeno je djelovanje političkih i drugih organizacija koje je usmjereno na nasilno ruöenje ustavnog poretka, naruöavanje teritorijalne cjelokupnosti Crne Gore, kröenje zajemčenih sloboda i prava ili izazivanje nacionalne, rasne, vjerske i druge mrûnje i netrpeljivosti.

Zabranjeno je osnivanje tajnih subverzivnih organizacija i neregularnih vojski.

Pravo obraćanja međunarodnim organizacijama

Član 56

Svako ima pravo obraćanja međunarodnim organizacijama radi zaötite svojih prava i sloboda zajemčenih Ustavom.

Pravo obraćanja

Član 57

Svako ima pravo da se, pojedinačno ili zajedno sa drugim, obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor.

Niko ne može da bude pozvan na odgovornost, niti da trpi druge oštete posljedice zbog stavova iznijetih u obraćanju, osim ako je time učinio krivično djelo.

4. EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA I SLOBODE

Svojina

Član 58

Jemči se pravo svojine.

Niko ne može biti lijen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu.

Prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi su u državnoj svojini.

Preduzetništvo

Član 59

Jemči se sloboda preduzetništva.

Sloboda preduzetništva može se ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine, prirodnih bogatstava, kulturne baštine ili bezbjednosti i odbrane Crne Gore.

Pravo nasljeđivanja

Član 60

Jemči se pravo nasljeđivanja.

Prava stranaca

Član 61

Strano lice može biti subjekat prava svojine u skladu sa zakonom.

Pravo na rad

Član 62

Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i započitanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti.

Zabranjeno prinudno rada

Član 63

Zabranjen je prinudni rad.

Prinudnim radom ne smatra se: rad uobičajen u sklopu izdržavanja kazne lijenja slobode; obavljanje službe vojne prirode ili službe koja se zahtijeva umjesto nje; rad koji se zahtijeva u slučaju krize ili nesreće koja prijeti ljudskim životima ili imovini.

Prava zaposlenih

Član 64

Zaposleni imaju pravo na odgovarajuću zaradu.

Zaposleni imaju pravo na ograničeno radno vrijeme i plaćeni odmor.

Zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu.

Omladina, žene i invalidi učivaju posebnu zaštitu na radu.

Socijalni savjet

Član 65

Socijalni poloûaj zaposlenih usklaðuje se u Socijalnom savjetu.
Socijalni savjet čine predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade.

ätrajk

Član 66

Zaposleni imaju pravo na ötrajk.

Pravo na ötrajk moûe se ograničiti zaposlenim u Vojsci, policiji, drûavnim organima i javnoj sluûbi u cilju zaötite javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Socijalno osiguranje

Član 67

Socijalno osiguranje zaposlenih je obavezno.

Drûava obezbjeđuje materijalnu sigurnost licu koje je nesposobno za rad i nema sredstva za ûivot.

Zaötita lica sa invaliditetom

Član 68

Jemci se posebna zaötita lica sa invaliditetom.

Zdravstvena zaötita

Član 69

Svako ima pravo na zdravstvenu zaötitu.

Dijete, trudnica, staro lice i lice sa invaliditetom imaju pravo na zdravstvenu zaötitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

Zaötita potroöača

Član 70

Drûava öiti potroöača.

Zabranjene su radnje kojima se naruöava zdravlje, bezbjednost i privatnost potroöača.

Brak

Član 71

Brak se moûe zakljuçiti samo uz slobodan pristanak ûene i muôkarca.

Brak se zasniva na ravnopravnosti supruûnika.

Porodica

Član 72

Porodica uûiva posebnu zaötitu.

Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i öokoluju.

Djeca su obavezna da se staraju o svojim roditeljima kojima je potrebna pomoć.

Djeca rođena van braka imaju ista prava i obaveze kao i djeca rođena u braku.

Zaötita majke i djeteta

Član 73

Majka i dijete uûivaju posebnu zaötitu.

Drûava stvara uslove kojima se podstiče rađanje djece.

Prava djeteta

Član 74

Dijete uûiva prava i slobode primjereno njegovom uzrastu i zrelosti.

Djetetu se jemci posebna zaotita od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorićavanja ili zloupotrebe.

äkolovanje

Član 75

Jemci se pravo na ökolovanje pod jednakim uslovima.

Osnovno ökolovanje je obavezno i besplatno.

Jemci se autonomija univerziteta, visokoökolskih i naučnih ustanova.

Sloboda stvaralaötva

Član 76

Jemci se sloboda naučnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaötva.

Jemci se sloboda objavljivanja naučnih i umjetničkih djela, naučnih otkrića i tehničkih izuma, a njihovim stvaraocima moralna i imovinska prava.

Nauka, kultura i umjetnost

Član 77

Drûava podstîce i pomaûe razvoj prosvjete, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke i tehničke kulture.

Drûava öiti naučne, kulturne, umjetničke i istorijske vrijednosti.

Zaotita prirodne i kulturne baötine

Član 78

Svako je duûan da čuva prirodnu i kulturnu baötinu od opöteg interesa.

Drûava öiti prirodnu i kulturnu baötinu.

5. POSEBNA - MANJINSKA PRAVA

Zaotita identiteta

Član 79

Pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jemće se prava i slobode koja mogu koristiti pojedinačno i u zajednici sa drugima:

- 1) na izraûavanje, čuvanje, razvijanje i javno ispoljavanje nacionalne, etničke, kulturne i vjerske posebnosti;
- 2) na izbor, upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola i obiljeûavanje nacionalnih praznika;
- 3) na upotrebu svog jezika i pisma u privatnoj, javnoj i sluûbenoj upotrebi;
- 4) na ökolovanje na svom jeziku i pismu u drûavnim ustanovama i da nastavni programi obuhvataju i istoriju i kulturu pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- 5) da u sredinama sa značajnim učeöcem u stanovniötu organi lokalne samouprave, drûavni i sudske organi vode postupak i na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- 6) da osnivaju prosvjetna, kulturna i vjerska udruûenja uz materijalnu pomoć drûave;
- 7) da sopstveno ime i prezime upisuju i koriste na svom jeziku i pismu u sluûbenim ispravama;
- 8) da u sredinama sa značajnim učeöcem u stanovniötu tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica i naselja, kao i topografske oznake budu ispisani i na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- 9) na autentičnu zastupljenost u Skupötini Crne Gore i skupötinama jedinica lokalne samouprave u kojima čine značajan dio stanovniöta, shodno principu afirmativne akcije;
- 10) na srazmjernu zastupljenost u javnim sluûbama, organima drûavne vlasti i lokalne samouprave;
- 11) na informisanje na svom jeziku;
- 12) da uspostavljaju i odrûavaju kontakte sa građanima i udruûenjima van Crne Gore sa kojima imaju zajedničko nacionalno i etničko porijeklo, kulturno- istorijsko nasljeđe, kao i vjerska ubjedenja;
- 13) na osnivanje savjeta za zaotitu i unapređenje posebnih prava.

Zabrana asimilacije**Član 80**

Zabranjena je nasilna asimilacija pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Država je dužna da zaštiti pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od svih oblika nasilne asimilacije.

6. ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA**Član 81**

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je samostalan i nezavisni organ koji preuzima mјere za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda vrši funkciju na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, pridržavajući se i načela pravde i pravičnosti.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda imenuje se na vrijeme od deset godina i može biti razrijeđen u slučajevima predviđenim zakonom.

DIO TREĆI**UREĐENJE VLASTI****1. SKUPÄTINA CRNE GORE****Nadležnost****Član 82**

Skupština:

- 1) donosi ustav;
- 2) donosi zakone;
- 3) donosi druge propise i opće akte (odluke, zaključke, rezolucije, deklaracije i preporuke);
- 4) proglašava ratno i vanredno stanje;
- 5) donosi budžet i završni račun budžeta;
- 6) donosi strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane;
- 7) donosi plan razvoja i prostorni plan Crne Gore;
- 8) odlučuje o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama;
- 9) uređuje sistem državne uprave;
- 10) vrši nadzor nad Vojskom i bezbjednosnim službama;
- 11) raspisuje državni referendum;
- 12) bira i razrješava predsjednika i članove Vlade;
- 13) bira i razrješava sudije Ustavnog suda, vrhovnog državnog tužioca i četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika;
- 14) imenuje i razrješava: zaštitnika ljudskih prava i sloboda; guvernera Centralne banke i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore; predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije i druge nosioce funkcija određene zakonom;
- 15) odlučuje o imunitetskim pravima;
- 16) daje amnestiju;
- 17) potvrđuje međunarodne ugovore;
- 18) raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore;
- 19) odlučuje o raspolažanju državnom imovinom iznad vrijednosti određene zakonom;
- 20) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

Sastav Skupštine**Član 83**

Skupötinu čine poslanici koji se biraju neposredno, na osnovu opöteg i jednakog biračkog prava i tajnim glasanjem.

Skupötina ima 81 poslanika.

Mandat Skupötine

Član 84

Mandat Skupötine traje četiri godine.

Skupötini moûe prestatи mandat prije vremena na koje je izabrana raspuotanjem ili skraćenjem mandata Skupötine.

Ako mandat Skupötine ističe za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat joj se produûava najduûe 90 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Vlade ili najmanje 25 poslanika, Skupötina moûe skratiti mandat.

Prava i duûnosti poslanika

Član 85

Poslanik se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju.

Poslanik ima pravo da poslaničku funkciju obavlja profesionalno.

Imunitet

Član 86

Poslanik uûiva imunitet.

Poslanik ne moûe biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost ili pritvoren za izraûeno miöljenje ili glasanje u vröenju svoje poslaničke funkcije.

Protiv poslanika ne moûe se pokrenuti krivični postupak, niti odrediti pritvor, bez odobrenja Skupötine, osim ako je zateчен u vröenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju duûem od pet godina zatvora.

Imunitet, kao i poslanik, uûivaju: predsjednik Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik i sudije Ustavnog suda, vrhovni drûavni tuûilac.

Prestanak mandata poslanika

Član 87

Poslaniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je biran:

- 1) podnoënjem ostavke;
- 2) ako je pravosnaûnom odlukom suda osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje öest mjeseci;
- 3) ako je pravosnaûnom odlukom liöen poslovne sposobnosti;
- 4) prestankom crnogorskog drûavljanstva.

Konstituisanje Skupötine

Član 88

Prvu sjednicu novoizabranog sastava Skupötine saziva predsjednik Skupötine prethodnog saziva i odrûava se najkasnije 15 dana od dana objavlјivanja konačnih rezultata izbora.

Predsjednik i potpredsjednik Skupötine

Član 89

Skupötina ima predsjednika i jednog ili viöe potpredsjednika, koje bira iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Skupötine predstavlja Skupötinu, saziva Skupötinu na sjednice i predsjedava im, stara se o primjeni poslovnika Skupötine, raspisuje izbore za predsjednika Crne Gore i vröi druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i poslovnikom Skupötine.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Skupötine u vröenju poslova kada je on sprijechen ili kada mu on povjeri da ga zamjenjuje.

Zasijedanje Skupötine

Član 90

Skupötina radi na redovnim i vanrednim zasijedanjima.

Redovno zasijedanje odrûava se dva puta godiönje.

Prvo redovno zasijedanje počinje prvog radnog dana u martu i traje do kraja jula, a drugo prvog radnog dana u oktobru i traje do kraja decembra.

Vanredno zasijedanje saziva se na zahtjev predsjednika Crne Gore, Vlade ili najmanje trećine ukupnog broja poslanika.

Odlučivanje

Član 91

Skupötina odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje viće od polovine svih poslanika, ako Ustavom nije drukčije određeno.

Većinom glasova svih poslanika Skupötina donosi zakone kojima se uređuju: način ostvarivanja sloboda i prava građana, crnogorsko drûavljanstvo, referendum, materijalne obaveze građana, drûavni simboli i upotreba i korićenje drûavnih simbola, odbrana i bezbjednost, vojska, osnivanje, spajanje i ukidanje opötina; proglaöava ratno i vanredno stanje; donosi prostorni plan; donosi poslovnik Skupötine; odlučuje o raspisivanju drûavnog referenduma; odlučuje o skraćenju mandata; odlučuje o razrjeöenju predsjednika Crne Gore; bira i razrjeöava predsjednika i članove Vlade i odlučuje o povjerenju Vladu; imenuje i razrjeöava zaotitnika ljudskih prava i sloboda.

U prvom glasanju dvotrećinskom većinom i u drugom glasanju tropetinskom većinom svih poslanika najranije nakon mjesec dana, Skupötina bira i razrjeöava sudije Ustavnog suda, vrhovnog drûavnog tuûioca i četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

U prvom glasanju Skupötina bira vrhovnog drûavnog tuûioca na predlog Tuûilačkog savjeta. Ako predloüeni kandidat ne dobije potrebnu većinu, Skupötina u drugom glasanju bira vrhovnog drûavnog tuûioca iz reda svih kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove.

Skupötina odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika o zakonima kojima se uređuje izborni sistem i imovinska prava stranaca.

U prvom glasanju dvotrećinskom većinom i u drugom glasanju većinom svih poslanika najranije nakon tri mjeseca, Skupötina odlučuje o zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja stečenih manjinskih prava i upotreba jedinica Vojske u međunarodnim snagama.

Raspotpitanje Skupötine

Član 92

Skupötina se raspotpita, ako ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore prvi put predloüi mandataru.

Ako Skupötina duûe vrijeme ne obavlja nadleûnosti utvrđene Ustavom, Vlada moûe, poôto sasluöa miöljenje predsjednika Skupötine i predsjednika klubova poslanika u Skupötini, raspustiti Skupötinu.

Skupötina se raspotpita ukazom predsjednika Crne Gore.

Skupötina se ne moûe raspustiti za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, ako je pokrenut postupak glasanja o nepovjerenju Vladu, kao ni u prva tri mjeseca od konstituisanja i tri mjeseca prije isteka mandata.

Predsjednik Crne Gore raspisuje izbole prvog narednog dana po raspotpitanju Skupötine.

Predlaganje zakona i drugih akata

Član 93

Pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju Vlada i poslanik.

Pravo predlaganja zakona ima i öest hiljada birača, preko poslanika koga ovlaste.

Predlog za raspisivanje drûavnog referenduma mogu podnijeti: najmanje 25 poslanika, predsjednik Crne Gore, Vlada ili najmanje 10% građana koji imaju biračko pravo.

Proglaöavanje zakona

Član 94

Predsjednik Crne Gore je duûan da proglaši zakon u roku od sedam dana od dana usvajanja zakona, odnosno u roku od tri dana ako je zakon usvojen po hitnom postupku ili da zakon vrati Skupötini na ponovno odlučivanje.

Predsjednik Crne Gore duûan je da proglaši ponovno izglasani zakon.

2. PREDSJEDNIK CRNE GORE

Nadleûnost

Član 95

Predsjednik Crne Gore:

- 1) predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;
- 2) komanduje Vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost;
- 3) ukazom proglašava zakone;
- 4) raspisuje izbore za Skupötinu;
- 5) predlaûe Skupötini: mandatara za sastav Vlade, nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupötini; dvoje sudija Ustavnog suda i zaotitnika ljudskih prava i sloboda;
- 6) postavlja i opoziva ambasadore i œefove drugih diplomatskih predstavniciotava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz miöljenje odbora Skupötine nadleûnog za međunarodne odnose;
- 7) prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika;
- 8) dodjeljuje odlikovanja i priznanja Crne Gore;
- 9) daje pomilovanja;
- 10) vröi i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

Izbor

Član 96

Predsjednik Crne Gore bira se na osnovu opöteg i jednakog biračkog prava, neposrednim i tajnim glasanjem.

Za predsjednika Crne Gore moûe biti biran crnogorski drûavljanin koji ima prebivaliote u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina.

Izbor za predsjednika Crne Gore raspisuje predsjednik Skupötine.

Mandat

Član 97

Predsjednik Crne Gore bira se na pet godina.

Isto lice moûe biti predsjednik Crne Gore najviëe dva puta.

Predsjednik Crne Gore stupa na duûnost danom polaganja zakletve pred poslanicima u Skupötini.

Ako mandat predsjednika istiće za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat se produûava najduûe 90 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje.

Predsjednik Crne Gore ne moûe obavljati drugu javnu funkciju.

Prestanak mandata

Član 98

Mandat predsjednika Crne Gore prestaje istekom vremena na koje je biran, ostavkom, ako je trajno spriječen da vröi duûnost predsjednika i razrjeoenjem.

Predsjednik odgovara za povredu Ustava.

Postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav moûe pokrenuti Skupötina, na predlog najmanje 25 poslanika.

Predlog za pokretanje postupka Skupötina dostavlja predsjedniku Crne Gore na izjaönjenje.

Odluku o postojanju ili nepostojanju povrede Ustava donosi Ustavni sud i bez odlaganja je objavljuje i dostavlja Skupötini i predsjedniku Crne Gore.

Predsjednika Crne Gore Skupötina moûe razrijeoiti kada Ustavni sud utvrdi da je povrijedio Ustav.

Vröenje funkcije u slučaju spriječenosti ili prestanka mandata

Član 99

U slučaju prestanka mandata predsjednika Crne Gore, do izbora novog predsjednika, kao i u slučaju privremene spriječenosti predsjednika da obavlja funkciju, tu funkciju obavlja predsjednik Skupotine.

3. VLADA CRNE GORE

Nadleûnost

Član 100

Vlada:

- 1) vodi unutraönju i vanjsku politiku Crne Gore;
- 2) izvröava zakone, druge propise i opöte akte;
- 3) donosi uredbe, odluke i druge akte za izvröavanje zakona;
- 4) zaključuje međunarodne ugovore;
- 5) predlaûe plan razvoja i prostorni plan Crne Gore;
- 6) predlaûe budûet i zavröni račun budûeta;
- 7) predlaûe strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane;
- 8) odlučuje o priznavanju drûava i uspostavljanju diplomatskih i konzularnih odnosa sa drugim drûavama;
- 9) predlaûe ambasadore i öeofe drugih diplomatskih predstavnîötava Crne Gore u inostranstvu;
- 10) vröi i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

Uredbe sa zakonskom snagom

Član 101

Vlada moûe, za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, donositi uredbe sa zakonskom snagom, ako Skupotina nije u mogućnosti da se sastane.

Vlada je duûna da uredbe sa zakonskom snagom podnese Skupotini na potvrđivanje čim Skupotina bude u mogućnosti da se sastane.

Sastav Vlade

Član 102

Vladu čine predsjednik, jedan ili viöe potpredsjednika i ministri.

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu i rukovodi njenim radom.

Izbor

Član 103

Predsjednik Crne Gore predlaûe mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupotine.

Mandatar za sastav Vlade iznosi u Skupotini svoj program i predlaûe sastav Vlade.

O programu mandatara i predlogu za sastav Vlade Skupotina odlučuje istovremeno.

Nespojivost funkcije

Član 104

Predsjednik Vlade i član Vlade ne moûe vröiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

Ostavka i razrjeöenje

Član 105

Vlada i član Vlade mogu podnijeti ostavku.

Ostavka predsjednika Vlade smatra se ostavkom Vlade.

Predsjednik Vlade moûe predloûiti Skupôtini da razrijeði člana Vlade.

Pitanje povjerenja

Član 106

Vlada moûe u Skupôtini postaviti pitanje svog povjerenja.

Pitanje nepovjerenja

Član 107

Skupôtina moûe izglasati nepovjerenje Vladi.

Predlog da se glasa o nepovjerenju Vladi moûe podnijeti najmanje 27 poslanika.

Ako je Vlada dobila povjerenje, potpisnici predloga ne mogu podnijeti novi predlog za glasanje o nepovjerenju prije isteka roka od 90 dana.

Interpelacija

Član 108

Interpelaciju za pretresanje određenih pitanja o radu Vlade moûe podnijeti najmanje 27 poslanika.

Interpelacija se podnosi u pisanom obliku i mora biti obrazloûena.

Vlada dostavlja odgovor u roku od 30 dana od dana kada je primila interpelaciju.

Parlamentarna istraga

Član 109

Skupôtina moûe, na predlog najmanje 27 poslanika, obrazovati anketni odbor radi prikupljanja informacija i činjenica o dogaðajima koji se odnose na rad drûavnih organa.

Prestanak mandata

Član 110

Vladi prestaje mandat: prestankom mandata Skupôtine, podnoœenjem ostavke, kad izgubi povjerenje i ako ne predloûi budûet do 31. marta budûetske godine.

Vlada kojoj je prestaò mandat nastavlja rad do izbora Vlade u novom sastavu.

Vlada kojoj je prestaò mandat ne moûe raspustiti Skupôtinu.

Drûavna uprava

Član 111

Poslove drûavne uprave vrœe ministarstva i drugi organi uprave.

Prenoœenje i povjeravanje poslova

Član 112

Pojedini poslovi drûavne uprave mogu se zakonom prenijeti na lokalnu samoupravu ili drugo pravno lice.

Pojedini poslovi drûavne uprave mogu se propisom Vlade povjeriti lokalnoj samoupravi ili drugom pravnom licu.

4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Na in odlu ivanja

Član 113

U lokalnoj samoupravi odlu uje se neposredno i preko slobodno izabralih predstavnika.

Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo graðana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Oblik lokalne samouprave

Član 114

Osnovni oblik lokalne samouprave je opština.

Mogu se osnivati i drugi oblici lokalne samouprave.

Opština**Član 115**

Opština ima svojstvo pravnog lica.

Opština donosi statut i opšte akte.

Organji opštine su skupština i predsjednik.

Svojinska ovlašćenja i finansiranje**Član 116**

Opština vrši određena svojinska ovlašćenja na stvarima u državnoj svojini u skladu sa zakonom.

Opština ima imovinu.

Opština se finansira iz sopstvenih prihoda i sredstava države.

Opština ima budžet.

Samostalnost**Član 117**

Opština je samostalna u vršenju svojih nadležnosti.

Vlada može raspustiti skupštinu opštine, odnosno razrijeđiti predsjednika opštine samo ako skupština opštine, odnosno predsjednik opštine, u vremenu dužem od četiri mjeseca, ne vrše svoje nadležnosti.

5. SUDSTVO**Načela sudstva****Član 118**

Sud je samostalan i nezavisan.

Sud sudi na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora.

Zabranjeno je osnivanje prijekih i vanrednih sudova.

Sudsko vijeće**Član 119**

Sud sudi u vijeću, osim kada je zakonom određeno da sudi sudija pojedinac.

U suđenju učestvuju i sudije-porotnici, kada je to utvrđeno zakonom.

Javnost suđenja**Član 120**

Rasprava pred sudom je javna i presude se izriču javno.

Izuzetno, sud može isključiti javnost sa rasprave ili njenog dijela iz razloga koji su nužni u demokratskom društvu, samo u obimu koji je potreban: u interesu morala; javnog reda; kada se sudi maloljetnicima; radi zaštite privatnog života stranaka; u bračnim sporovima; u postupcima u vezi sa starateljstvom ili usvojenjem; radi čuvanja vojne, poslovne ili službene tajne i zaštite bezbjednosti i odbrane Crne Gore.

Stalnost funkcije**Član 121**

Sudija funkcija je stalna.

Sudiji prestaje funkcija ako to sam zatraži, kada ispunjava uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Sudija se razrjeđava dužnosti: ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje sudske funkcije; nestručno ili nesavjesno obavlja sudske funkcije ili ako trajno izgubi sposobnost za vršenje sudske funkcije.

Sudija ne može biti premješten ili upućen u drugi sud protiv svoje volje, osim odlukom Sudskog savjeta u slučaju reorganizacije sudova.

Funkcionalni imunitet

Član 122

Sudija i sudija-porotnik učiće funkcionalni imunitet.

Sudija i sudija-porotnik ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje i glasanje pri donošenju sudske odluke, osim ako se radi o krivičnom djelu.

Sudija, u postupku pokrenutom zbog krivičnog djela učinjenog u obavljanju sudske funkcije, ne može biti pritvoren bez odobrenja Sudskog savjeta.

Nespojivost funkcije

Član 123

Sudija ne može vrati poslaničku ili drugu javnu funkciju niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

Vrhovni sud

Član 124

Vrhovni sud je najviši sud u Crnoj Gori.

Vrhovni sud obezbeđuje jedinstvenu primjenu zakona od strane sudova i vrati druge poslove propisane zakonom.

Predsjednika Vrhovnog suda bira i razrjeđava Sudski savjet dvotrećinskom većinom, na predlog Opštite sjednice Vrhovnog suda.

Predsjednik Vrhovnog suda bira se na pet godina.

Isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta.

Izbor sudija

Član 125

Sudiju i predsjednika suda bira i razrjeđava Sudski savjet.

Predsjednik suda bira se na vrijeme od pet godina.

Predsjednik suda ne može biti član Sudskog savjeta.

Sudski savjet

Član 126

Sudski savjet je samostalan i nezavisni organ koji obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Sastav Sudskog savjeta

Član 127

Sudski savjet ima predsjednika i devet članova.

Članovi Sudskog savjeta su:

- 1) predsjednik Vrhovnog suda;
- 2) četiri sudije koje bira i razrjeđava Konferencija sudija, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti sudova i sudija;
- 3) četiri ugledna pravnika koje bira i razrjeđava Skupština, na predlog nadležnog radnog tijela Skupštine po raspisanom javnom pozivu;
- 4) ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Predsjednika Sudskog savjeta bira Sudski savjet iz reda svojih članova, koji nijesu nosioci sudske funkcije, dvotrećinskom većinom članova Sudskog savjeta.

Za predsjednika Sudskog savjeta ne može biti biran ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Predsjednik Sudskog savjeta ima odlučujući glas u slučaju jednakog broja glasova.

Sastav Sudskog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore.

Mandat Sudskog savjeta je četiri godine.

Nadležnost Sudskog savjeta

Član 128

Sudski savjet:

- 1) bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda;
- 2) bira i razrješava predsjednika Sudskog savjeta;
- 3) dostavlja Skupštini godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu;
- 4) bira i razrješava sudiju, predsjednika suda i sudiju-porotnika;
- 5) razmatra izvještaj o radu suda, predstavke i prituže na rad suda i zauzima stavove o njima;
- 6) utvrđuje prestanak sudske funkcije;
- 7) utvrđuje broj sudija i sudija porotnika;
- 8) predlaže Vladi iznos sredstava za rad sudova;
- 9) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Sudski savjet odlučuje većinom glasova svih članova osim u slučajevima propisanim Ustavom.

U postupcima disciplinske odgovornosti sudija, ministar nadležan za poslove pravosuđa ne glasa.

6. VOJSKA CRNE GORE

Načela

Član 129

Vojska brani nezavisnost, suverenost i državnu teritoriju Crne Gore, u skladu sa principima međunarodnog prava o upotrebi sile.

Vojska je pod demokratskom i civilnom kontrolom.

Pripadnici Vojske mogu biti u sastavu međunarodnih snaga.

7. SAVJET ZA ODBRANU I BEZBJEDNOST

Nadležnost

Član 130

Savjet za odbranu i bezbjednost:

- 1) donosi odluke o komandovanju Vojskom Crne Gore;
- 2) analizira i ocjenjuje bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i donosi odluke za preduzimanje odgovarajućih mjer;
- 3) postavlja, unapređuje i razrješava oficire Vojske;
- 4) predlaže Skupštini proglašenje ratnog i vanrednog stanja;
- 5) predlaže upotrebu Vojske u međunarodnim snagama;
- 6) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

Sastav

Član 131

Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore čine: predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine i predsjednik Vlade.

Predsjednik Crne Gore je predsjednik Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Proglašenje ratnog stanja

Član 132

Ratno stanje proglašava se kada postoji neposredna ratna opasnost za Crnu Goru, kada je Crna Gora napadnuta ili joj je objavljen rat.

Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju ratnog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je Skupštini na potvrđivanje čim Skupština bude u mogućnosti da se sastane.

Proglašenje vanrednog stanja

Član 133

Vanredno stanje može se proglašiti na teritoriji ili dijelu teritorije Crne Gore u slučaju:

- 1) velikih prirodnih nepogoda;
- 2) tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća i epidemija;
- 3) većeg narušavanja javnog reda i mira;
- 4) ugrožavanja ili pokušaja rušenja ustavnog poretku.

Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini, čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Vanredno stanje traje do prestanka okolnosti zbog kojih je proglašeno.

8. DRUŠAVNO TUŽILAŠTVO

Status i nadležnost

Član 134

Društavno tužilaštvo je jedinstven i samostalan društavni organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gume po službenoj dužnosti.

Imenovanje i mandat

Član 135

Poslove Društavnog tužilaštva vrše rukovodioci društavnih tužilaštava i društavni tužnici.

Vrhovnog društavnog tužnika bira i razrješava Skupština Crne Gore nakon saslušanja u nadležnom radnom tijelu Skupštine, na predlog Tužilačkog savjeta, po raspisanom javnom pozivu.

Vrhovni društavni tužilac i rukovodioci društavnih tužilaštava biraju se na vrijeme od pet godina.

Funkcija društavnog tužnika je stalna. Izuzetno, lice koje se prvi put bira za društavnog tužnika bira se na vrijeme od četiri godine.

Rukovodiocu društavnog tužilaštva i društavnom tužniku prestaje funkcija i razrješava se vršenja funkcije u slučajevima i po postupku propisanom zakonom.

Rukovodilac društavnog tužilaštva i društavni tužilac razrješava se funkcije ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Tužilački savjet

Član 136

Tužilački savjet obezbjeđuje samostalnost društavnog tužilaštva.

Vrhovni društavni tužilac predsjedava Tužilačkim savjetom, osim u disciplinskom postupku.

Sastav, izbor, mandat, organizacija i način rada Tužilačkog savjeta uređuju se zakonom.

Tužilački savjet:

- 1) utvrđuje predlog za izbor Vrhovnog društavnog tužnika;
- 2) bira i razrješava rukovodioca društavnih tužilaštava i društavne tužnike;
- 3) utvrđuje prestanak funkcije rukovodilaca društavnih tužilaštava i društavnih tužilaca;
- 4) predlaže Vladi iznos sredstava za rad društavnog tužilaštva;
- 5) dostavlja Skupštini godišnji izveštaj o radu Društavnog tužilaštva;
- 6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Tužilački savjet odlučuje većinom glasova svih članova.

Funkcionalni imunitet**Član 137**

Rukovodilac drûavnog tuûilaötva i drûavni tuûilac uûivaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za miöljenje dato ili odluku donijetu u vröenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom djelu.

Nespojivost funkcije**Član 138**

Rukovodilac drûavnog tuûilaötva i drûavni tuûilac ne mogu vröiti poslaničku i drugu javnu fukciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

DIO ČETVRTI**EKONOMSKO UREĐENJE****Principi****Član 139**

Ekonomsko uređenje zasniva se na slobodnom i otvorenom trûiotu, slobodi preduzetniötva i konkurencije, samostalnosti privrednih subjekata i njihovoj odgovornosti za preuzete obaveze u pravnom prometu, zaötiti i ravnopravnosti svih oblika svojine.

Ekonomski prostor i jednakost**Član 140**

Teritorija Crne Gore je jedinstven ekonomski prostor.

Drûava podstîče ravnopravni ekonomski razvoj svih njenih područja.

Zabranjeno je naruöavanje i ograničavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog poloûaja na trûiotu.

Drûavna svojina**Član 141**

Stvari u drûavnoj svojini pripadaju drûavi Crnoj Gori.

Poreska obaveza**Član 142**

Drûava se finansira od poreza, daûbina i drugih prihoda.

Svako je duûan da plaća poreze i druge daûbine.

Porezi i druge daûbine mogu se uvoditi samo zakonom.

Centralna banka Crne Gore**Član 143**

Centralna banka Crne Gore je samostalna organizacija, odgovorna za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema.

Centralnom bankom Crne Gore upravlja Savjet Centralne banke.

Centralnom bankom Crne Gore rukovodi guverner Centralne banke.

Drûavna revizorska institucija**Član 144**

Drûavna revizorska institucija Crne Gore je samostalan i vrhovni organ drûavne revizije.

Drûavna revizorska institucija vröi reviziju zakonitosti i uspjeönosti upravljanja drûavnom imovinom i obavezama, budûetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju koriöenjem drûavne imovine.

Drûavna revizorska institucija podnosi Skupotini godiönji izvjeötaj.

Drûavnom revizorskem institucijom upravlja Senat.

Predsjednik i članovi Senata Drûavne revizorske institucije uûivaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za miöljenje dato ili odluku donijetu u vröenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom djelu.

DIO PETI

USTAVNOST I ZAKONITOST

Saglasnost pravnih propisa

Član 145

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Objavljanje i stupanje na snagu propisa

Član 146

Zakon i drugi propis objavljuje se prije stupanja na snagu, a stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljanja.

Izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donoënja, zakon i drugi propis moûe stupiti na snagu najranije danom objavljanja.

Zabrana povratnog dejstva

Član 147

Zakon i drugi propis ne moûe imati povratno dejstvo.

Izuzetno, pojedine odredbe zakona, ako to zahtijeva javni interes utvrđen u postupku donoënja zakona, mogu imati povratno dejstvo.

Odredba krivičnog zakona moûe imati povratno dejstvo samo ako je blaûa za učinioca krivičnog djela.

Zakonitost pojedinačnih akata

Član 148

Pojedinačni pravni akt mora biti saglasan sa zakonom.

Konačni pojedinačni pravni akti uûivaju sudsku zaötitu.

DIO šESTI

USTAVNI SUD CRNE GORE

Nadleûnost

Član 149

Ustavni sud odlučuje:

- 1) o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima;
- 2) o saglasnosti drugih propisa i opötih akata sa Ustavom i zakonom;
- 3) o ustavnoj ūalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava;
- 4) da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav;
- 5) o sukobu nadleûnosti između sudova i drugih drûavnih organa, između drûavnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica lokalne samouprave;
- 6) o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije;
- 7) o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadleûnosti drugih sudova;
- 8) o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji drûavnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja;
- 9) vröi i druge poslove utvrđene Ustavom.

Ako je u toku postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propis prestao da važi, a nijesu otklonjene posljedice njegove primjene, Ustavni sud utvrđuje da li je taj propis bio saglasan sa Ustavom, odnosno sa zakonom za vrijeme njegovog važenja.

Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti obavještava Skupotinu.

Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti

Član 150

Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

Postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene sud, drugi državni organ, organ lokalne samouprave i pet poslanika.

Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

U toku postupka, Ustavni sud može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koji su preduzeti na osnovu zakona, drugog propisa ili općeg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive otetne posljedice.

Odluka Ustavnog suda

Član 151

Ustavni sud odlučuje većinom glasova svih sudija.

Odluka Ustavnog suda se objavljuje.

Odluka Ustavnog suda je obavezna i izvršena.

Izvršenje odluke Ustavnog suda, kada je to potrebno, obezbeđuje Vlada.

Ustavni sud o ustavnoj žalbi odlučuje u vijeću sastavljenom od troje sudija. Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost, o ustavnoj žalbi odlučiće Ustavni sud u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Prestanak važenja propisa

Član 152

Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno da drugi propis nije saglasan sa Ustavom i zakonom, taj zakon i drugi propis prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Zakon ili drugi propis, odnosno pojedine njihove odredbe, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu saglasne sa Ustavom ili zakonom, ne mogu se primjenjivati na odnose koji su nastali prije objavljivanja odluke Ustavnog suda ako do tog dana nijesu pravosnažno riješeni.

Sastav i izbor

Član 153

Ustavni sud ima sedam sudija.

Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od 12 godina.

Sudije Ustavnog suda bira i razređava Skupotinu, i to: dvoje sudija na predlog Predsjednika Crne Gore i pet sudija na predlog nadležnog radnog tijela Skupotine po raspisanom javnom pozivu koji predlagajući sprovode.

Sudija Ustavnog suda bira se iz reda istaknutih pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od tri godine.

Isto lice može biti birano samo jednom za predsjednika i sudiju Ustavnog suda.

Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vröiti poslaniku i drugu javnu funkciju niti obavljati drugu djelatnost.

Prestanak funkcije

Član 154

Predsjedniku i sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraûi, kad ispuni uslove za starosnu penziju ili ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrjeôava se duûnosti ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vröenje funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vröenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrjeöenje utvrđuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavjeötava Skupötinu.

Ustavni sud moûe odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak, ne vröi duûnost dok taj postupak traje.

DIO SEDMI

PROMJENA USTAVA

Predlog za promjenu ustava

Član 155

Predlog za promjenu Ustava moûe podnijeti predsjednik Crne Gore, Vlada ili najmanje 25 poslanika.

Predlogom za promjenu Ustava moûe se predloûiti izmjena ili dopuna pojedinih odredbi Ustava ili donoënje novog ustava.

Predlog za promjenu pojedinih odredaba Ustava mora da sadrûi naznačenje odredbi čije se promjene traûe i obrazloûenje.

Predlog za promjenu Ustava usvojen je u Skupötini, ako za njega glasa dvije trećine svih poslanika.

Ako predlog za promjenu Ustava nije usvojen, isti predlog ne moûe se ponoviti prije isteka jedne godine od dana kada je predlog odbijen.

Akt o promjeni Ustava

Član 156

Promjena pojedinih odredbi Ustava vröi se amandmanima.

Nacrt akta o promjeni Ustava sačinjava nadleûno radno tijelo Skupötine.

Nacrt akta o promjeni Ustava usvojen je u Skupötini, ako za njega glasa dvije trećine svih poslanika.

Usvojeni nacrt akta o promjeni Ustava Skupötina stavlja na javnu raspravu koja ne moûe trajati kraće od mjesec dana.

Po zavröetku javne rasprave nadleûno radno tijelo Skupötine utvrđuje predlog akta o promjeni Ustava.

Akt o promjeni Ustava usvojen je u Skupötini ako za njega glasa dvije trećine svih poslanika.

Promjena Ustava ne moûe se vröiti za vrijeme ratnog i vanrednog stanja.

Potvrda na referendumu

Član 157

Promjena članova 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 45 i 157 konačna je ako se na drûavnom referendumu za promjenu izjasni najmanje tri petine svih birača.

DIO OSMI

PRELAZNA I ZAVRäNA ODREDBA

Ustavni zakon za sprovodenje ustava

Član 158

Za sprovodenje Ustava donosi se ustavni zakon.

Ustavni zakon za sprovodenje Ustava donosi Skupötina većinom glasova svih poslanika.

Ustavni zakon proglaœava se i stupa na snagu istovremeno sa Ustavom.